



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MEPUTSO

TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2013 MPHATO WA 1 DIPALO- SEPEDI MOLEKO

MEPUTSO: 20

NAKO: IRI E 1

PROFENSE _____

SEDIKO _____

SELETE _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMIS (dinomoro tše 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MPHATO (MOHLALA 1A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOŠEMANE

MOSETSANA

MATSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Moleko wo o na le matlakala a 6, re sa bale letlakala la ka ntle.

Ditaelo go morutiši


1. Balela barutwana potšišo ye nngwe le ye nngwe ka boiketlo ka lentšu la go kwagala.
2. Balela barutwana gabedi mola ba latela seo o se balago ka dipukung tša bona.
3. Efa barutwana sebaka sa go ngwala dikarabo ka bo bona dikgobeng tše di filwego.
4. Ge ba feditše tšwela pele go bala potšišo ye e latelago.
5. Latela molawana go fihla potšišong ya mafelelo.
6. Tšhomišo ya khalukhuleyitha ga ya dumelelwa.
7. Moleko o na le meputso ye 20.
8. Nako ye e beilwego go araba moleko wo ke metsotso ye 60.
9. Dira mohlala le barutwana.

Mohlala:

$13 - 9 = 4$ ka palohlogo.


goba

Karabo: Ka go šomiša dišwantšho.




goba

Karabo: Ka go šomiša mothalo palo.




Moleko o thoma letlakaleng le le latelago.

1. Thala sefapano (x) godimo ga selo sa go thelela.



2. Bala dinomoro tša diambrela tše o ngwale nomoro le leina.



2.1 Nomoro ke _____

2.2 Leina la nomoro ke _____

3. Tlatša dinomoro tše di tlogetšwego.

20	30			60		80
----	----	--	--	----	--	----

4. Ngwala karabo ka lepokisaneng.

$12 - 3 = \square$

5. Thala dibopego tše **tharo** tše di latelago go feleletša paterone.



6. Feleletša paterone ya dinomoro:

2; 12; _____; 32; 42; 52

7. Paesekele e 1 e na le maotwana a 2. Na tše 7 di na le maotwana a makae?

Dipaesekele tše 7 di na le maotwana a _____.

8. Ngwala dinomoro tše latelago go tloga go ye nnyane go fihla go ye kgolo.

12 9 3 7 15

_____ _____ _____ _____ _____

9. Tše ke dikgwedi tša ngwaga:
Janaware, Febereware, Matšhe, Aporele, Mei, Juni, Julae,
Agosetose, Setemere, Oktoboro, Nofemere, Disemere.

Na kgwedi ya boraro ka morago ga Mei ke efe?


10. Aroganya dikuku tše 9 ka go lekana gare ga bagwera ba ba 3.




Mogwera yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dikuku tše

.....

11. Thala sefapano (x) godimo ga sebopego se setelele.



12. Šomiša mothalo palo go laetša gore o ka šoma $4 + 2 + 2$ bj ang.




13. Seripagare sa 12 = _____

14. Thala diswantšho go araba palontšu ye.

Lerato o na le malekere a 11, John o na le malekere a 5.
Malekere a John a fetwa ke a Lerato ka a makae?

Malekere a John a fetwa ke a Lerato ka a _____

15. Eva o reka bolo ka R5,00 le diapolo tše 2 ka R2,00 ka e tee. O patela ka R10,00 ya pampiri.




15.1 O šomišitše bokae di le ka moka?

R_____

15.2 O tla hwetša tšhentšhi ya bokae?











R_____

16. Thala mothaladi wa semethiri sebopegong se se latelago.



17. Lebelela kerafo ye e lego ka fase o be o arabe potšišo.

Dikoloi tša barutwana ba Mphato wa 1

Palo ya dikoloi	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		Jack	Thandi	Peter	Norah

Na dikoloi tša Thandi di feta tša Peter ka tše kae?

Palomoka: 20